

CRNA GORA
S K U P Š T I N A
Odbor za međunarodne odnose i iseljenike
Broj: 31-2/17-2
EPA: 290 XXVI
Podgorica, 17. novembar 2017. godine

S K U P Š T I N I C R N E G O R E

PODGORICA

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike, sa 23. sjednice održane 17. novembra 2017. godine, podnosi

I Z V J E Š T A J

O RAZMATRANJU PRIJEDLOGA ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA SA TAJNIM TEHNIČKIM ANEKSOM SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA I POVJERLJIVIM BEZBJEDNOSNIM ANEKSOM SPORAZUMA IZMEĐU POTPISNICA SJEVERNOATLANTSKOG UGOVORA O SARADNJI U VEZI ATOMSKIH PODATAKA

Uvodne napomene o Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjednosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka dao je mr Predrag Bošković, ministar odbrane.

Predstavnik predlagača je istakao da se Sporazumom uređuje saradnja u vezi atomskih podataka u skladu i prema zahtjevima Zakona o atomskoj energiji Sjedinjenih Američkih Država iz 1954. godine.

Pod uslovom da Vlada Sjedinjenih Američkih Država utvrdi da će saradnja u vezi atomskih podataka doprinositi i neće predstavljati nerazuman rizik za njenu odbranu i bezbjednost i dok Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora nastavlja značajno i materijalno doprinositi uzajamnoj odbrani i bezbjednosti, Vlada Sjedinjenih Američkih Država saopštavaće Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora i njenim državama članicama atomske podatke.

Istovremeno, druge države članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, do mjere koju one smatraju potrebnom, saopštavaće Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora, uključujući njene vojne i civilne strukture, i državama članicama atomske podatke koje one stvaraju i koji su istovrsni onima koje predviđa Sporazum.

Takođe, na sjednici Odbora konstatovano je da je, na zahtjev stručne službe Odbora, predstavnik predlagača prihvatio prijedlog tehničkih ispravki teksta prevoda međunarodnog sporazuma koji se potvrđuje.

Polazeći od svoje nadležnosti, Odbor predlaže Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjednosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka.

Za izvjestioca Odbora na sjednici Skupštine određen je poslanik Luid Škrelja.

PREDSJEDNIK ODBORA
Andrija Nikolić